



Province of the  
**EASTERN CAPE**  
EDUCATION

**NATIONAL  
SENIOR CERTIFICATE**

**KEREITI YA 11**

**PUDUNGWANA 2014**

**SESOTHO PUO YA LAPENG – PAMPIRI YA 3  
MEMORANTAMO**

**MATSHWAO: 100**

---

Memorantamo ona o na le maqephe a 10.

---

**KAROLO YA A: MOQOQO****POTSO YA 1****1.1 Koduwa e entsweng ke sefelo tikolohong ya heso**

Moqoqo o hlalolang (Descriptive)

- Moqoqo ona o hlalosa diketsahalo tsa boiqapelo, empa tse kgolwehang.
- Mohlahlobuwa o hlalosa ditaba jwalo ka ha e ka o ne a le teng ha di etsahala.
- Dikahare tse lebelletsweng di kenyelletsa tse latelang:
  - A iqapele maemo a lehodimo a bontshitseng phetoho.
  - A ka bua ka mabaka a phephetsang phetoho, a jwalo ka tshebediso ya dikhemikhale tse tswang difemeng, dimaeneng, dikololing le mesi ya mefuta.
  - A hlalose mokgwa oo sefelo se ammeng tikoloho ya habo.
  - A hlalose tshenyho e ammeng tikoloho ya habo.
  - A ka phethela ka ditlamorao tsa koduwa kapa keletso ya ho qoba koduwa.

**[50]****1.2 Banana ba itshupa ka moteno o hohelang, empa ka lehlakoreng le leng kgohedi eo e phephetsa tlhekefetso.**

Moqoqo o sa tshehetseng lehlakore (Discursive)

- Mofuteng ona wa moqoqo mohlahlobuwa o sekaseka sehlooho, ebe o nehelana ka dintlha tse tshehetsang le tse hanyetsanang le sehlooho.
- Moqoqo ona ha o nke lehlakore, mme sepheo sa wona ke ho nehelana ka maikutlo mahlakoreng ka bobedi a sehlooho.
- Dikahare tse lebelletsweng di ka kenyelletsa tsena tse latelang:
  - Mohlahlobuwa a ka bapisa moteno wa banana ba kgale wa dithethana, marikgwe le mese ya dikgutlela.
  - A bontshe maikutlo a tshehetsang hore banana ba na le bolokolohi ba ho tena seo ba se ratang, a tshehetse ka mabaka a kang; kgahlamelo ya feshene, ya tikoloho, ya tekatekano ya banna le basadi, ya bolokolohi ba dipolotiki tsa naha le kgahlamelo ya thuto.
  - A bontshe maikutlo a hore mehla e fetohile, mme diphahlo tse bonaletsang di phephetsa peto, ka mabaka a kang; bolokolohi ba ho tsamaya hohle, banna/bahlankana ba hohelehang ha bobebe le ho hloka tshabo ka baka la kgahlamelo ya ditheleleshene le diselefounu.
  - A ka bontsha le seabo sa batswadi le bodumedi.
  - A ka hlahisa kgalemo/keletso ho ya ho bahlekefetsi.

**[50]**

### 1.3 Mokete wa peho ya morena.

Moqoqo phetelo (Narrative)

- Moqoqong ona mohlalobuwa o pheta ditaba ka sepheo sa ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlaoswang ka tsela e hlakileng.
- Ditaba di phetwa ka thahasello e bontshang hore mopheti o ne a le teng moo diketsahalang tseo.
- Dikahare tse lebelletsweng e ka ba tse latelang:
  - A bolele motse wa habo le morena ya neng a behwa.
  - Boitlhophiso ba setjhaba sa tikoloho le seabo sa marena a mang.
  - Diketsahalo tsa mohla monene, dithoko, dipina, menyanyako ya mefuta.
  - [Mohlalobuwa o tla buwa haholo ka se ileng sa mo hohela]

[50]

### 1.4 Thelebeshene e na le tlhahisoleseding e molemo hofeta seyalemoya

#### KAPA

#### Seyalemoya se na le tlhahisoleseding e molemo hofeta thelebeshene

Moqoqo wa kgang (Argumentative)

- Moqoqo ona ke wa kgang/ngangisano.
- Mohlalobuwa o kgetha lehlakore, mme o tsepama dintlheng tse dumellanang kapa tse hanyetsanang le sehlooho.
- O hlahisa maikutlo le ntlhakemo ya hae.
- Ntlhakemo ya mohlalobuwa e lokela ho hlaka ka nako tsohle.
- Dikahare tse lebelletsweng mahlakoreng ka bobedi e kaba tse latelang
  - Thelebeshene le seyalemoya ke disebediswa tse hlokehang bakeng sa tlhahisoleseding.
  - Di ntsha bodutu, di a ruta, di a lemosa
  - Maqhubu a tsona a fihlella mahaeng, ditoropong le mose ho mawatlle.

Ba kgethang thelebeshene ba ka hlahisa dintlha tse latelang:

- Thelebeshene e na le disebediswa tsa tekenoloji tse bontshang ditaba tsa mafatshe.
- Dipapadi di bohuwa ka ho hlaka le ka kotloloho.
- Ditshwantshiso di shebelleha ka ho hlakileng.
- Maemo a lehodimo a a bontshwa.
- Mananeo a thuto, le a dithuso tsa mefuta j.k mokgwa wa ho pheha le wa ho bapala mefuta ya dipapadi.

Ba kgethang seyalemoya ba ka hlahisa dintlha tse latelang:

- Seyalemoya se molemo se mamedisa tse sefuweng feela.
- Ha se hlahise tsa thobalano, tsa marato a bong bo le bong, tsa tshebediso ya dithethefatsi, tsa ho belehwa ha bana.
- Puo e sebediswang ke e maemong a matle, e fanang ka tlotlontswe.
- Seyalemoya se ka nkeha ho ya moo momamedi a leng teng.
- Theko ya seyalemoya e a fihlelleha, mme le maqhubu a sona a fihlella naheng ka bophara.
- Se sebediswa le ke ba se nang motlakase.

[50]

### 1.5 Seo mmuso o ka se etsang ho fedisa maqulwana ana a botlokotsebe mahaeng le dikolong.

Moqoqo o pepesang ditaba/dintlha (Expository)

- Moqoqo ona ke o pepesang dintlha/ditaba.
- Mongodi o nehelana ka dintlha ka tsela e otlohileng e bontshang tatellano.
- Dikahare tse lebelletsweng di ka kenyelletsa tsena tse latelang:
  - Mohlahlobuwa a ka qala ka ho hlalosa maqulwana a botlokotsebe le mofuta ya ona.
  - A hlalose mabaka a qholotsang ho ikamahanya le maqulwana ana a botlokotsebe, bana ba sa hlokomelehang, ba dulang ba le bang, le tshebediso ya dithethefatsi.
  - Thekefetso eo maqulwana ana a e etsang ka ho lwantshana, ho bolayana, ho beta jj
  - Dikolong ba ntshana dikotsi, ho ameha baithuti ba bang mmeleng le maikutlong.
  - Matijhere ha a tshajwe le ona a ntshwa dikotsi.
  - Mmuso o kenelle mahaeng/bodulong le dikolong, ka mapolesa.
  - Mmuso o kgothalletse mekgatlo ya baahisane ya ho lebelana.
  - Batswadi ba rute bana tlhomphe le boikarabelo.

[50]

### Ditshwantsho.

E ka ba moqoqo wa mofuta ofe kapa ofe.

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o boha setshwantsho, mme a hlalose kapa a phete ka seo a se bonang ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlalotswang kapa seo a phetang ka sona ka tsela e hlakileng.
- Maikutlo a mohlahlobuwa a latela moelelo oo a o fumanang ka setshwantsho.
- Dikahare tsa meqoqo ena di itshetlehile ka mehopollo e qholotswang ke ditshwantsho.
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e kaba tsena tse latelang:

[50]

### 1.6 Setshwantsho 1

- Boitelo ba monghadi Mandela le bomphato ba hae, ba ho lwanela tokoloho.
- Monyako wa tokoloho o butsweng ke monghadi De Klerk.
- Menyetla le melemo e kgolwang ka baka la tokoloho.
- Mohlahlobuwa a ka phethela ka ho bontsha bohloko le mesarelo tsa maAfrika Borwa ka lefu la ntate Mandela.

[50]

**1.7 Setshwantsho 2**

- Basadi le bona ba kene kgwebong ya dipalangwang.
- Tekatekano e tlisitsweng ke ho fela ha kगतello le kgethollo ya basadi
- Bokgoni le kelohloko ya basadi, le mamello mmileng.

**1.8 Setshwantsho 3**

- Leruo ke banka/polokelo ya Mosotho.
- A bue ka melemo ya dikgomo le dinku.
- Tsela/mokgwa wa ho hlokomela leruo.

**[50]****MATSHWAO A KAROLO YA A: 50**

## KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

### POTSO YA 2

#### 2.1 Lengolo la setswalle

- Aterese ya mongodi e qalwa bohareng ba leqephe ho ya letsohong le letona, ho tlole mola pakeng tsa aterese le mohla. Ha mohlalobuwa a ngotse aterese le mohla di kopane a ahlolwe.
- Tumedisano e ngolwe qalong ya mola lehlakoreng la letsoho le letshehadi.
- Seratswana sa selelekela se be sekgutshwane.
- Mmele o be le diratswana tse kgutshwane tse hlahisang ditaba ka botebo.
- Qetello e be kgutshwane, e be ya setswalle, e ngolwe ka mora ho tlola mola, mohlala; wa tsena, wa hao motjhana.
- A ngole lebitso feela, e seng lebitso le fane.
- Dikahare tse lebelletsweng di ka kenyelletsa tse latelang:
  - Bohlokwa ba ho ya Yunibesithing ho ya ithutela mofuta wa mosebetsi o itseng.
  - Ho hlokomediswe malome ka kgatello ya maikutlo e bakwang ke ho fetwa ke dithaka.
  - Ho kgothalletsa malome ho ba le tjhebelopele ka bokamoso. [25]

#### 2.2 Tsa boikgopotso ba buka

- Boikgopotso ke kakaretso ya buka e badilweng.
- Ho ralwa sebopeho sa boikgopotso, ho etswe foreime.
- Boikgopotso bo hlahise moralo (poloto) tikoloho le baphetwa.
- Qalong ho hlahelle tse latelang:
  - Lebitso la buka.
  - Lebitso la mongodi.
  - Lebitso la mophatlalatsi.
  - Lebitso la mongodi wa tsa boikgopotso. [25]

#### 2.3 Boitsebiso le diphihlello (CV) le lengolo la kopo ya mosebetsi

- Lengolo la kopo ke la semmuso le na le aterese ya mongodi le ya moamohedi.
- Le be le kgutshwane haholo hoba dintlha boholo di tla hlaha ho boitsebiso.
- Boitsebiso ke tokomane ya semmuso e ralwang ka sepheo sa ho hlakisa ditlhoko tsa mosebetsi o kotjwang.
- E ralwa ka bokgabane, e hohele monga mosebetsi ka ho mo totobaletsa sohle ka mokopi.
- Dikahare ho ka lebellwa tse latelang:
  - Boitsebiso ba mongodi, mabitso, tlhaho, dinomoro tsa bukana ya boitsebiso, diaterese j j.
  - Tsa thuto ya mathomo le e hodimo eo mongodi a nang le yona.
  - Diphihlello tseo mongodi a nang le tsona tse amanang le mofuta wa mosebetsi.
  - Mabitso a dipaki le dinomoro tsa mohala. [25]

## 2.4 Lengolo la semmuso

- Aterese ya mongodi e qalwa bohareng ba leqephe ho ya letsohong le letona, ho tlole mola pakeng tsa aterese le mohla. Ha mohlalobuwa a ngotse aterese le mohla di kopane a ahlolwe.
- Ho tlole mola, ka letsohong le letshehadi, aterese ya moamohedi e qale ka Mohlophisi ya tlang ho amohela lengolo.
- Ho tlole mola ho ngolwe tumedisong ya semmuso.
- Dikahare di tobe dintlha feela, empa ka tlhakiso e kgotsafatsang.
- Qetello e be ya semmuso j.k ka botshepehi, le lebitso le fane, ho be ho saenwe.
- Dikahare di ka kenyelletsa tse latelang:
  - Bohlokwa ba ho mamela dithuto tsa tlatsetso.
  - Ho fumana tlotlontswe le mehlala ya thuto ka nngwe.
  - Menyetla ya ho tswelapele ka dithuto tseo ka ha dibohodi di mema bomampodi ba dithuto ba hlalolang le bokamoso bo fumanwang dithutong tse.

[25]

## 2.5 Memorandamo

- Ho ralwe sebopelo sa memorandamo se kenyang ditaba ka foreiming.
- Lebitso la mokgatlo 'Phela Ka Nepo' le hlalelle qalong ka mongolo o moholo, le lebitso Memorandamo le ngolwe.
- Dintlha di kgutsufatswe ho qohollwe tsa bohlokwa feela.
- Dipolelo di be bonolo empa moelelo o phethahale
- Qetellong mongodi a phethele ka tlhompho a ngole lebitso kapa ditlhaku tsa mabitso a hae.

[25]

## 2.6 Lenanetsamaiso le metsotso ya kopano

- Dintlha tsa metsotso di lokela ho tsamaellana le tsa lenanetsamaiso.
- Metsotso e lokela ho itshetleha ho lenanetsamaiso la kopano ka tse latelang:
  - Pulo le kamohelo
  - Tlhomamiso ya phutheho/seboka/kopano
  - Ba teng le ba siyo
  - Metsotso ya kopano e fetileng
  - Tse tswang metsotsong
  - Seabo sa ditho ho lokisetsa letsatsi la la 01 Tshitwe la tlhokomediso ya Phamokate
  - Ditaba tse ding/Tlhakantsutsu
  - Kgetho ya letsatsi la kopano e latelang
  - Ho kwala kopano

[25]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 50**  
**MATSHWAO KAOFELA: 100**

**ELA HLOKO:**

- Sebedisa ruburiki ena ka nako tsohle ha o lekanyetsa meqoqo (Pampiri ya 3, KAROLO YA A).
- Matshwao a 0–50 a arotswe ho ya ka dikgato tse 5 tsa ditlhaloso.
- Lekgetheng la Dikahare, Puo le Setaele, tlhaloso e nngwe le e nngwe ya bokgoni e arotswe habedi ho hlahisa boemo bo hodimo le boemo bo tlase; boemo bo bong le bo bong bo na le tlhaloso ya bona.
- Lekgetha la sebopeho lona ha le a arolwa ka bokgoni bo nang le boemo bo hodimo le bo tlase.

**RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO – SESOTHO PUO YA LAPENG [MATSHWAO A 50]**

Makgetha a ho lekanyetsa		Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
<b>DIKAHARE LE MORALO</b>  (Tshekatsheko ya sehlooho) tlhophiso ya mehopolole dintlha, kelohloko ya baamohedi ba ditaba, maikemisetso le maemo  <b>MATSHWAO A 30</b>	<b>Boemo bo hodimo</b>	<b>27–30</b> - Nehelano e bontshang kutlwisiso e babatsehang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang. - Mehopolo e matla, e phepetsa monahano mme ke e kgodisang. - O hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo.	<b>22–23</b> - Nehelano e ntle e supang tsebo le bokgoni. - Mehopolo ke e ipapisitseng ka botlalo le sehlooho mme e kgahlisang. - O hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo.	<b>15–17</b> - Nehelano ke e kgotsofatsang ditlhoheho. - Mehopolo e momahane ka tsela e kgotsofatsang le e kgodisang. - O hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo.	<b>9–11</b> - Nehelano e momahane mona le mane - Mehopolo ke e seng ya boiqapelo mme e sa hlakang - Ho na le bopaki bo seng bokae ba tlhophiso le momahano ya mosebetsi	<b>3–5</b> - Nehelano e tswile lekoteng e ho hang - Mehopolo ke e sa tsepamang e dubakaneng - Ha e utlwahale mme dintlha di a phetakakwa - Ha o hlophiswa ka tshwanelo le momahano ha e yo
	<b>Boemo bo tlase</b>	<b>24–26</b> - Mosebetsi o tswileng matsoho le ha o haellwa ke dintlha tse ikgethang tsa moqoqo o babatsehang - Mehopolo ke e supang boiphilelo bo hodimo - O hlophisitswe hantle ka tsela e bontshang bokgoni mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>18–21</b> - Mosebetsi o radilweng hantle. - Mehopolo ke e loketseng mme e thahasellisang. - O hlophisitswe hantle ka tsela e bontshang bokgoni mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo.	<b>12–14</b> - Mosebetsi o a kgotsofatsa le ha o sa hlaka mona le mane - Mehopolo e momahane ka tsela e mahareng mme e a kgodisa - Karolo ya mosebetsi e itseng e hlophisitswe - Karolo feela e hlophisihile ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>6–8</b> - Mosebetsi boholo e tswile lekoteng. - Mehopolo ha e a momahana ka tshwanelo mme e a lahlehisa. - Nehelano ha e na bopaki bo bokalo ba tlhophiso le momahano.	<b>0–2</b> - Boiteko ke bo fokolang ba ho arabela sehlooho - Mehopolo e tswile lekoteng ka ho phetahala, ha e a nepahala - Mosebetsi ha e o tsepama sehloohong, mme e dubakane



## RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO – SESO THO PUO YA LAPENG [MATSHWAO A 50] (continued)

Makgetha a ho lekanyetsa		Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
		14–15	10–11	6–7	2–3	0
<b>LE HO HLAOLA DIPHOSO</b> Sehalo, rejisetara, setaele, tlotlontswe ke tse lokelang sepheo/tshusumetso le maemo Kgetho ya mantswa Tshebediso ya puo le tlwaelo, matshwao a ho bala le mopeleto <b>MATSHWAO A 15</b>	<b>Boemo bo hodimo</b>	-Sehalo, rejisetara, tlotlontswe di loketse sepheo ka tsela e babatsehang, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo -Tshebediso ya hae ya puo e a ikgetha, mme e bontsha boitshupo ka tsela e tsotegang -O sebedisitse sehalo se matla mme se susumetsang ka tsela e ikgethang -O batla o hloka diphoso tsa puo le tsa mopeleto -O radilwe ka bokgoni bo tsotegang	-Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepheo ka tsela e babatsehang, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo -Tshebediso ya puo e matla mme ho sebedisitse sehalo se loketseng -Boholo ba mosebetsi ha o na diphoso tsa tshebediso ya puo le mopeleto -O radilwe hantle ka tshwanelo	-Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepheo ka tsela e babatsehang, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo -Tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e fetisa moelelo ka tshwanelo -Puo ya bonono ke e loketseng mme e sebedisitse ka tshwanelo -Sehalo se sebedisitse ka tshwanelo -O radilwe ka tsela e mahareng feela	-Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepheo ka tsela e babatsehang, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo -Puo e sebedisitse feela ka tsela ya motheo -Sehalo mmoho le moelelo o hlahiswang ke tema ke tse sa lokelang -Ho sebedisitse tlotlontswe ya motheo feela	-Puo e sebedisitsweng ha se e utlwisisehang -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela baamohedi ba ditaba, sepheo le maemo -Tshebediso ya tlotlontswe e haellang ke sesosa sa nehelano e sa utlwisisehang
	<b>Boemo bo tlase</b>	-Tshebediso ya puo ke e nepahetseng mme e susumetsang sehalo sa tema -O batla o hloka diphoso tsa puo le tsa mopeleto -O radilwe ka bokgoni bo tsotegang	-Tshebediso ya puo ke e sefutho mme e loketseng maemo -Sehalo ke se matla mme se loketseng -Ho na le diphoso tse seng kae tsa puo le tsa mopeleto -O radilwe hantle	-Tshebediso ya puo ke e kgotsofatsang le ha ho na le ho sa tsamaelane mona le mane -Kakaretso sehalo ke se loketseng le ha puo ya bonono e le e haellang	-Puo ke ya motheo feela mme e sebedisitse ka tsela e haellang -Popeho ya dipolelo ke e tshwanang e se nang motswako -Tlotlontswe e haella haholo feela	
<b>SEBOPEHO</b> Makgetha a tema: popeho ya dipolelo le kgodiso ya diratswana le bolele bo hlokehang <b>MATSHWAO A 5</b>		5	4	3	2	0–1
		-Kgodiso ya sehlooho ke e babatsehang -Katoloso ya dintlha ke e ikgethang -Dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e ikgethang	-Dintlha ke tse loketseng mme tse hodisang sehlooho -Momahano e bopilwe ke e supang bokgoni -Dipolelo le diratswana di loketse nehelano mme di fapafapangwa ka tshwanelo	-Dintlha tse loketseng di hodisa sehlooho ka tsela e mahareng -Dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e mahareng -Moqoqo o ntse o hlahisa moelelo	-Tse ding tsa dintlha ke tse utlwahalang -Dipolelo le diratswana di na le diphoso -Moqoqo o a utlwisiseha le ha o le diphoso	-Dintlha tse hlokehang tsa bohlokwa ha di a haella -Dipolelo le diratswana tse hlahisitsweng ke tse fosahetseng -Moqoqo ha o na moelelo o lebeleletsweng
<b>MATSHWAO</b>		40–50	30–39	20–29	10–19	0–9

## RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO – SESO THO PUO YA LAPENG [MATSHWAO A 25]

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihlello e babatsehlang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
	12–15	9–11	6–8	4–5	0–3
<p><b>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO</b></p> <p>Tshekatsheko ya sehlooho le mehopollo Tlhophiso ya mehopollo Kelohlolo ya maikemisetso, baamohedi ba ditaba, le maemo</p> <p><b>MATSHWAO A 15</b></p>	<p>-Tshekatsheko e babatsehlang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang -Mehopollo e matla e butswitseng -Tsebo e batsi ya makgetha a mofuta ona wa tema -Mosebetsi ha o kgere o tsepame sehloohong -Mehopollo le dikahare ke tse momahaneng -Dintlha tsohle di tshhetsa sehlooho mme di hlalositse ka botebo -Sebopeho ke se nepahetseng</p>	<p>-Tshekatsheko e ntle haholo e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta ona wa tema -Mosebetsi ha o kgere o tsepame sehloohong -Mehopollo le dikahare ke tse momahaneng, tse hlalositsweng ka botebo, mme dintlha di tshhetsa sehlooho -Sebopeho ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa</p>	<p>-Tshekatsheko e lekaneng e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema -Mosebetsi ha o a tsepama sehloohong ka ho phethahala ho na le ho kgera ho itseng -Mehopollo le dikahare di na le momahano e amohelang -Ke dintlha tse itseng feela tse tshhetsang sehlooho -Ka kakaretso sebopeho ke se loketseng empa se nang le diphoso tse itseng</p>	<p>-Tshekatsheko ya motheo e bontshang tsebo ya makgetha a itseng feela a mofuta ona wa tema -Mosebetsi o na le tsepamo e itseng feela sehloohong empa o a kgera -Mehopollo le dikahare ha se ka mehla di momahaneng -Sehlooho se tshhetsa ke dintlha tse itseng feela -Sebopeho se fofo feela, mme se na le bohloka bo bohlo</p>	<p>-Tshekatsheko e totobatsa kgaello ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema -Moelelo o nyotobetswa ke ho kgera ho hoholo -Mehopollo le dikahare ha di na momahano -Ke dintlha tse mmalwa haholo tse tshhetsang sehlooho -Ha ho na boiteko bo entsweng ho sebedisa sebopeho se nepahetseng</p>
<p><b>PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO</b></p> <p>Sehalo, rejistara, setaele, maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo. Tshebediso ya puo, tlwaelo ya tshebediso ya puo, kgetho ya mantswa, matshwao a ho bala le mopeleto</p> <p><b>MATSHWAO A 10</b></p>	<p>8–10</p> <p>-Sehalo, rejistara, setaele, le tlotlontswa di loketse ka ho fetisisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Tshebediso ya puo e nepahetse e bile e bopehile hantle -Mosebetsi ha o na diphoso</p>	<p>6–7</p> <p>-Sehalo, rejistara, setaele, le tlotlontswa di loketse ka ho fetisisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Ka kakaretso tshebediso ya puo ke e nepahetseng e bileng e bopehile hantle -Tshebediso ya tlotlontswa e ntle haholo -Mosebetsi bohola ha o na diphoso</p>	<p>4–5</p> <p>-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswa di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Mosebetsi o na le diphoso tse itseng tsa tshebediso ya puo -Tshebediso ya tlotlontswa ke e lekaneng -Diphoso ha se tse nyotobetsang moelelo</p>	<p>2–3</p> <p>-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswa ha di a lokela maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo hantle -Tshebediso ya puo e fosahetse e bile e tletse diphoso tse ngata -Tshebediso e seng kae ya tlotlontswa -Moelelo o nyotobetse</p>	<p>0–1</p> <p>-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswa ha di dumellane le maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Mosebetsi o tletse diphoso o dubakane -Tlotlontswa ha e dumellane le maemo -Moelelo o nyotobetse haholo</p>
<b>MATSHWAO</b>	20–25	15–19	10–14	5–9	0–4